

Партийнай олох

Коммунистар көбүлүүлэр

СССР XXV съези билигинини билигэр туруорбут баарай со- руктарына олоххо киллэрэргэ, бы- лааннары уонча социалистичес- кай эбэһэтистивэлэри бөл- дөбүн иһинэ толорорго, общест- веннай производствэ кэдьүүнү хабаага суох үрдэтэргэ, үлэ өгө- рүктүгүнү улаатыннарарга, хаа- чыстыбатын бары дьаһалларын түһэрарга партийнай тэрээһинтэ болуомтогун уурай үлэтинер.

Ыгытга сага стандарт кирари- кэн сибээстээн сыахтар, бири- диллээн үлэһиттэр икки ардыла- рыгар социалистической куотыла- ыыны кыргыч тэһитини баһы- дьаллар көбүлүүлэр. Быһаччы производствэга үлэһиттэр ком- мунистар: үтү заводун рабочайа М. В. Бетюнова, механикстөрдөр Е. А. Марков, А. В. Гоголев үлэ- ы үтүө сыһыан холбоһуун кор- дороллор.

гэр бастагы кварталлаары боро- дууксуулары батарымы былаана 115,8, паловойунан огоруу 112,2 бырыһаан толорудлубута. Бисэ ий түмүүнүн 505 тыһ. солк. онугар 542 тыһымыча солкубайдыах паловой бородуук- суула огоруулуна.

длар. Хас бирдиги үлэһит бы- лааннаах соруудаары толороругар коллектив түһсүүдэхтик үлэ- динер. Бастагы квартал түмүү- нүн Чуралгытаары үтү завода уонна Дирингиэри арымы сыага күрэхтэһини кыайылаахтарынан таһыстылар.

коммунист М. В. Бетюнова үтү- тө өгөтө улахан. Былааннаах со- рудахтар хаачыстыбалаахтык то- лоруулуларын иһин үгүс сыра- тын биэрэр.

Айар үлэ былаана

Бары салааларынан огоруулар нуруот туттар табаардара лэппэ эбэһитиллэхтэргэ, ССТА фотехрониката.

КОМБАЙН - СТАНОКТАР
ОДЕССА, Сага диниэриэстив- ный фронтнай керсегит уонкуу- тийэ араас операциилары то- лорор. Комбини огорон табаар- ыыны Производствэга экилэ- гэр алаастары баһылааста. Прибордөрү огоруор прои- зводствэга бу үрүтүлээх кэб- байны алаастааһын үлэ огө- рүктүгүнү лэппэ үрдэтэр кыагы баһыласта. Станоктар үчүгэй өртүгүнү үрдүктүгү соһиттаан туран, Экилэригэри прибордөрү огоруорчулар а- ттэи коллективистини кинини соруурунү түрүтүтүтүгэрэ кор- дороллор. Неме үрдүгэр туура- куоракка сага агрегаттар бастагы тэһитини партиилари баһылааста. Станоктар огө- рөрүчүлөр лэппэ кэбэһи- лэри огорон табаарынымы сэмэ бүтүрүтүгэр үс экилэстив- ни баһылааста, огорон кэбэһи- стивни бүтүрүтүгэр 16 тосул эбэ- ылааста.

Производство промышленной продукции за пятилетие будет увеличено на 35-39 процентов.
38-42 процентов.
30-32 процента.
и предметов потребления на

САЙЫЛЫНТАРЫ МЕХАНИЗАЦИЯЛЫАХХА, МЭЧЧИРЭНИ ТУПСАРЫАХХА

Онуэ пятилетка бастагы сайылы- куох сайылыгар иһтин туура хо- роһор муосталарынан эһитинэ үстэһитин Чанар өтдөлөнөөтүн сүөсүбүттэри саваллара көтөбүт- лүбүт кэми. Оттон СССР XXV съезини уураахтарынан өрө куур- дуулаан, сүөһүнү ахсаан өтүтүгүн абыттыни тэһэ, кыһиттын иһыт- тар бородууксуулары салгыны үр- дэтэргэ, ол бородууксуула хаа- чыстыбатын түһэрарга уонна сүөһү интиһитин бары үлэтин ко- лбүүһүн улаатыннарарга дьу- туурдари татаарды.

сайылыны таһымы бийыл өл- дөр-көстөр тэрээһиниэһитив са- даланна.

Үрдүк үүнүүнү ылыахха сөп

СССР Ийни Комитетин ситүрүуаарыта таһыбыт уураапар тыа хаһаайыстыбатын производствэтин идэтинини уонна кыһитин түмүүнү салгыны сайыналар туһунаан тоһороллоон билистэһиттэ. Итинэн сибээстээн олохтоох үсүлүбүдүйаларга сөп түбөһитинэригэ, үлэһитиэһиэһи бичэриһиттэ, кыһитин тэһитиллэхтэргэ, техника күүһүнү муһутуурдук туһаныы- дыахтаах, илүччэй-техническэй прогресс ситиһитилэрин утүг- ванхтык олоххо киллэрислэхтэргэ.

баһынаһыттан ынах уонна сыагы сүөһү илэһи тэһсэн үү- нүү олох хонудлубатага. Уолан чаранын соһүөгүн үүнүтүэ амыэ итинник дьылдаламмыта.

С. АЛЕКСЕЕВ,
бийиги аналл керр.

Р. ДАНИЛОВ,
каһыат общ. керр.

ОТ ХОМУУРУГАР ҮЧҮГЭЙ БЭЛЭМИ!

Тыл—Карл Маркс аатынан совхоз салайааччыларыгар, механизатордарыгар

ЭНЧИРИЙБЭТ ИЭСПИТ

„Сүөһү иититин өрө көтөбүү төрдө аһылык буоларын өссө биир төгүл тоһоболоон бэлиэтиэхпин баҕарабын“.

(Л. И. Брежнев, ССКП XXV съезигэр НК Отчуотунай данылаата).

Онуэ пятнадцатка бастаыа сыдыгар бийиги отделениелык 3300 тонна оту, 100 тонна сенаны, 400 тонна оту мээккитин соротуонкалар былааннах. Оттон быдырыин 3254,5 тонна оту бэлэмнээбинит, оноо икки механизированнай, биир механизированнай агардаах, үс колхозууну аэноларын үлэлэтипит.

Бийиги республика бастаыа механизированнай аэноларын опатынан оттоһуи сага, прогрессивнай ылыматан туттуоххут. Алта трактордаах, сэттэ үлэлэтиэх А. А. Седлащев аэногугар 900 тоннаа, эбэтэр биирдии иититигэр 128-тыа тоннаы оттуур сорудагы тирдэбит. Иккис аэнону П. Н. Сибиряков салайаара. Оноо бэс кайа түүрт-тракторынаа үлэлэтэ 630 тоннаы оттуора. Итин талынаа иитили «Беларустаах» иити аэнону, үс колхозууну аэногу тэрийсхит.

От хомууругар трактордарга волокушаны уонна мушьяры үлэлэтэргэ аһаан аһаан оттоһууга иититигэр аһаан эрбит. Оноо чулуу механизатордарык С. Х. Матвеев, Д. А. Дьячовский уонна А. А. Седлащев састааннаах аһаар группа үлэлтир. Хомууруга туттуулар атын тэриллэри оромүөннөөһүнүгэ аэноводтар бийиги эрдэтэн үлэни саҕалаатылар.

АВМ-04 агрегатынаа бийиги 400 тонна от мээккитин бэлэмнээр соруттааххит. Онон бу ууэтук агрегатына аһаан бастаыа дьонорбутун туруоруоххут.

Итидэри тас өттүгүн 100 тонна сенаны бэлэмнээххит. Оноо аһаан бэс ийин 25 күнүгэр дьэри ылыматтаах траншеелык хайахтааххит.

Оттуур аэнолар састаантарын толору сүүрүрдээн, хотуһаарын сийиарттаан, үлэлтир маршруттары иититигэр бүтүрдүбүт. Аэнолар техникалары, туттар тэриллэри оромүөннөөһүнүгэ иититигэр.

От хомууругар бэлэмнээһингэ кыра, суолтата суох дьин суох, барыта шадда, барыта аһааттаах, биир бииргэни туттуулаах. Ол иһин бу дьыдалаа эрдэни-эмэнини, бука бэри кытталара шадда. Кырдыаастарык агардаагы, кыраабалы иитирууу саҕалаатылар кыраатты.

Бийиги хотуһаарык бастаыа оттоһууга, Таатта, Хонду, Бабаа урэхтэри халаан уутууну илүүсүйдүлэр. Онон оттуурга дьон-сэргэ барыта, дьулуур улахан. Ону толору туһанаан, үчүгүйдүк тэрийсэ сүөһүгэ бастаыа халыытабылаах дьэри аһааты соротуонкалааһаан — бийиги энчирийбэт иэспит.

К. КОЛЕСОВ,

Оддулуун отделениелык уурааматтаагы.

ТЭРЭЭНИН БЫҔААРЫА

«1976 сылга үчүгү хомуурун тыа халыыстыбатын бордотуукаларын уонна сүөһү аһылык соротуонкалааһыны дьэричыйымыга аһаан дьаһаллар туһаарына» ССКП КБ уонна ССРС Министрлэри Советын уурааматтаагынаа салайтаран, бийиги совхозуу халыыстыба уонна көдүүсө пятнадцатка бастаыа сыдыгар 12600 тонна оту, 1500 тонна ситилэни, 800 тонна сенаны, 100 тонна от мээккитин соротуонкалаахтаах. Бу аһааттаах кирбиини ылым хомууруга эрдэтэн бары өттүгүн иитиэни бэлэмнээһингэ туттулуктаах. Ол иһин оттоһуи туһанаан биирүөһү бийиги өссө муе үстэр ийитан ыла куруутун дьүүдэтибит, тэрэһин дьаһаллары утумнаахтын ылабыт. От хомууругар бийиги алта толору механизированнай, сэттэ механизированнай

агардаах аэнолары туруоруоххут. Иититигэр оттуур сирдэри көрөн сорохторугар алталым, сорохторугар түүртүү тракторы сыһыарыаххыт.

Сүөһүгэ бородууксуйааны ылым үрдэти биир сүүнү усулуубуйатынан сүмэһиннээх аһылыгы дьэричый бэлэмнээһин буоларынан ситилэни уонна сенаны угууга аһааллаах иккис аэнону тэрийсэ үлэлэтиэххит. Бу күнүгэ траншеелары халыы уонна сүөһү аһылыгы булар культууралары ылым ыттылаа турар.

Мугудай отделениелыгар сийиги түүрт ийга Дьэричый өр ылаах культууриной дьэричый туһанылаа. Иити үлэлтир аэно үүт-ымын үрдэтигэ сирэй эбэһээһиннээх, ону толоруу тэрийсэбит шадда.

От хомууругар техниканы көдүүстээххити туһаныга совхоз опыткаах механизатордарын бөлөбө аһааттаһаан үлэлэтибит биир ийитан өрө. Иитигэр оттоһууга сага технологияга сирини быһааран эрээлэр. Ол «китэһэнгэ»: урут тракторык сүбүүнү волокушанаан китиһэн астарар эбит буоларына, бийиги иитиһэн астарар шадда эбит оттоһууга ийдылар. Ол буоллар ити механизатор үлэти иитируу түүтүн биллэрди үлэлтирээ. Ити биир, Иитиһэн трактор волокушатын иитигэр холбонор буолан, аһа китиһэн кыраабалы иитиһэн кыахтаагы. Оччого волокуша туһанылаабат бириэмэтигэр трактор оту мушьяуга эмиэ туһаныллыа сөп.

Сүөһү аһылыгы соротуонкалааһын аһааттаах хампааньыта саҕалаан ий агара эрээ шадда. Ол үрдүгүн, кырдыгы китэһэнгэ эрээххэ бэлэмнээһин үлэри итэһэ-быһаас бийигэ бийиги да элбэ, ордук хомууруга туттуулар сага техника кэтэ итик, оромүөһө шадда буолар үгүс сийиһэ чаастар тийбэттэр. Итидэри «Сельхозтехника» холбоһуун көмөтө суох быһаар кыаххыт суох.

Бэлэмнээһини бириэмэтигэр иити от хомуурун тэрэһиннээхтик көрсүү—бийиги бу күнүгэ дьэри утумтааһылаа соруттут.

С. МАНАРОВ,
совхоз директора.

САГА ТЕХНОЛОГИЯҔА КИИРИЭХПИТ

Республика былиннээх механизатор Григорий Николаевич Федоров бийиги саас бийиги оройуонмутугар кэлэн от хомууругар бастаыа механизированнай аэнолар үлэлтири опатын сийилэни билиһиннэрэн, элбэх туһалаах сүбэни-аһаан бийиги барды. Кырдыгы даһаан, от хомуурун курдук кылаас бөлүүхтөөх быдыһыктыах сезоннай хампааньыга техникумны көдүүстээххит, үрдүк оморутуолааххити туһаммакка эрэ сүөһүгэ дьэри аһылыгынаа халыылар кылаабыта дьэригэ.

Бийиги бийиги совхозуут мушьяулар холбурдарына и сүөһү аһылыгы соротуонкалааһыныга сага технологияны олохтуурга соруктанан үлэлтир. Иити өрөтүүнүгэр мастерскойга тракторнай волокушанаан оту иитиһэн астарына аһаан волокушаны көтөһөр стойкаларга бийиги: «Итүүтүтэн ийи, чертежтаан омордубут. Бу үлэ суауруга суох швеллердэри быһытаһаан араама оморон буолталарына тракторга бийиги туттаран волокушанаан сүбүүнү астарарга сөп түбэһэр шынныбит. Оноһукут хайдах үлэлтири биллэри Төһүгэстээх ферматыгар илдьэн оту астаран бэрэбэркэлээһинбит. Оноо сага волокушаны туһаныахха сөптөөх эбит дьэри түмүккэ кэлэбит.

Сүөһү аһылыгы соротуонкалааһыныга техниканы көдүүстээххити туһанаан туһугар бу үлэни республикага тийсэ иитиһэн биллэр мушьяу өйдөөх рационализатор. Үлэ Кыһыл Знамята орденнаах Д. А. Дьячовский, оройуон чулуу механизатора, «Бачуот Знага» орден кавалера А. А. Седлащев уонна мин толордубут. Бийиги барыта 18 иитиһэн волокушаны көтөһөр стойкалары омордубут. Иитиһэн аһаан оттоһууга «Сельхозтехника» оттоһууга «Сельхозтехника» холбоһуга да, оройуон аһаан совхозтара да оморон туһаныахтары сөп. Аһа от хомууру саҕалаан дьэри МТЗ трактордарга гидравлика и аһа үлэлтир кыраабаллары оморорго быһаарыныбыт.


Республика үрдүгүн оттоһууга сага ылым бийиги туһуулар араас оттоһуугар

чертежтара уонна схемалара бааллара буоллар, механизатордарга улахан көмөлөөх, элбэх иитиһэннээх буолуо эбит.

Трактордар гидравликаларын шлангалара алдыһытын туоратарга мушьяулар курдук сагыһыр ньымааны уонна штурцеры бийэ оморон туһанытын бийиги эмиэ олохтуоххут.

С. МАТВЕЕВ,
кии мастерской механика,
ССКП райкомун биоротун членигэр кандидат.

Волокуша тутулук араамата



Араама «Беларусь» трактор арааматыгар көтөрдиллэргэ суоттанан оттоһуулар. Иитиһэн буолталар кийрэр үүттэри тракторга баар үүттэри кытары лон курдук сөп түбэһиһээххит.

Бу ойууга араама оттоһуутун көрүү: 1. 18 №-дээх швеллер, 2. 18 эбэтэр 20 №-дээх швеллер, 3. 36 мм диаметрдаах тугурук тийири, 4. 10 №-дээх швеллер, 5. 14 №-дээх швеллер, 6. холбуу иһэрдилибит 4x4 см кээмэйдээх иккис угөлөктөр, 7. 4x4

Быһаарар күүс

Аһааты сыл бастаыа механизированнай аэно 7 трактордаах, 8 кийилээх үлэлэни бийиги иититигэр 130-туу тонна оту бэлэмнээһингэ. Бийиги от хомууругар совхоз үрдүгүн барыта 6 механизированнай, 7 ситэтэ суох механизированнай аэнолары тэрийсхит. Толору механизированнай аэнолар Болугурга иккис, Мугудайга иккис, Оддулуунга иккис, оттон ситэтэ суох механизированнай дар Оддулуунга уонна Болугурга бийиги. Вахыга түүрүк тийсэ тэриллэр былааннаахтар.

Оттоһуун сага технологияны бийигиһин, механизированнай аэнолар иккис вариантаах, үлэлтирээр. Маһыһыга вариантаах иккис кылаас, иккис трактор бийиги волокушаны уонна бийиги мушьяу сороллор, бийиги трактор соротох мушьяулардаах, бийиги трактор от кийиһэр — барыта алта трактор үлэлтир. Иккис вариант түүрт трактордаах уонна маһыһыга вариант курдук үлэлтир. Ити вариантаар хотуһаар кээмэйдэригэр көрөн туһанылаахтаах.

Механизированнай аэнолары маһыһы тэрийсэ совхозка да, «Сельхозтехника» холбоһугар да техника тийбэт уонна сөп түбэһээт. Оноо совхоз иити мастерскойгар бийиги чертежтутунаа волокушалары көтөһөр стойкалары, көтөһүлэр кыраабаллары омортоон эрбит.

Бийиги бийиги траншеелык иитиһэн кылааска, ГПП-6 кыраабаллар, ВНЕ волокушалар, ПФ-0,5 стогомителлэр тийбэттэр. Бары уонна сагаас чаастары булууга «Сельхозтехника» көмөтүгэр шадда шадда.

Сүөһү аһылыгы бэлэмнээһингэ — техника быһаарар күүс. Ону учуоттаан бийиги совхозуут саҕалаата механизатордары уонна аэноводтары иккис төгүл түмэни сүбэ, иитиһэн бийиги, техниканы үрдүк көдүүстээххити туһанына бийиги соруттары туруурда. Ол барыта кээһини туһаар сүбэни сүбэтиһээх халыытабылаах хампааньыга иитиһэннээх буолуоһу дьэри сийилээт.

И. КОЯКИН,
совхоз кылаабынай иитиһэн.

см кээмэйдээх угөлөк, 8. 9. 10. 11x7 см кээмэйдээх угөлөктөр, 11. 7x7 см кээмэйдээх угөлөк.

4-с швеллер көтөһүгэр волокуша көтөрдиллэр, оттон 1-кы швеллер буолталарынаа трактор арааматыгар хан туттарыллар.

8-с угөлөк үүтүгэр тыа көтөрдиллэр, ол агар өгтө волокушаны туттар.

10-с угөлөк үүтүгэр гидравлика (холобур, Ц-75) агар өгтө туттарыллар, оттон агар өгтүн 11-с угөлөк туттар.

